

## Las flors

En ve passejar capvath la campanha nostra, qu'auratz lhèu l'escadença<sup>1</sup> de véder un beròi casau tradicionau. Non n'i a pas a tot viracodet<sup>2</sup> ! Donc, se'n trobatz un, que s'ac vau<sup>3</sup> de s'arrestar e, se lo cas ei, de batalar dab la dauna qui'u tribalha. Lo mei sovent, en efeït, qu'ei ua hemna pro vielha, disem ua memé. Còps que i a, qu'ei un pepé. Tostemps que parlan gascon.

Çò qui suspren en aqueths casaus, qu'ei l'abonde de flors : arrosèrs, arums, daliàs, margalidas, sabres<sup>4</sup>, tulipas, ulhets,... qui son lo mei sovent en bordura deus tornèrs<sup>5</sup>.

Perqué i avè hèra mei de flors autes còps que non pas adara ? Autes còps, qu'èran las hemnas qui hasèn lo casau a la man e las flors, qu'èran contentas de las espiar, de las sentir e de'n har boquets. Au dia de uei, los òmis qu'an pres sovent lo relai e que s'i hèn<sup>6</sup> dab lo motocultor. Lavetz, flors de pertot, que son sovent un puishèu<sup>7</sup> !

Au-delà de la beutat, de l'estetica, que cau saber que las flors e son hèra utilas :

- qu'apèran los pollinizadors : abelhas, vrèspas, brossalons<sup>8</sup>... qui van tanben pollinizar tots los legumes qui hèn flors : corgetas, cujas, mongetas, pipèrs, tomatas...

- que van perturbar los insèctes nosibles<sup>9</sup>, las moscas e daubuns parpalhons, qui's van escapar o qui non van pas anar dirèctament sus culturas classicas : caulets, carròtas, cebas, pòrs...

De mei, qu'avetz flors com los ulhets d'Índia qui yiran<sup>10</sup> los parasites qui son autanplan en l'aire com en la tèrra. Vertat qu'ei, qu'an ua aulor particulara e hòrta. A la mea mair ne l'agradavan pas. Si'u ne prepausavas quauques pès entà plantar, que t'enviava tà pèisher :

*Ulhets d'Índia ? Non te'n voi pas :  
que puden a cent lègas*<sup>11</sup> !

D'autas flors com las capucinas qu'atiran los pugats<sup>12</sup> qui n'aniràn pas suus frutèrs. Que cau mentàver tanben la borraina<sup>13</sup> qui ei hèra mellifera, los paparòcs<sup>14</sup>, los pavòts... Si hètz casau e si v'agradan las flors, çò de miélher qu'ei de'us consacraru un tornèr e d'i semiar, pro de d'ora au primtemps, çò qui apèran ua prada flocada. Qu'averatz lo plaser de véder las flors e de segur los pollinizadors a butinejar.

<sup>1</sup> la chance, l'occasion

<sup>2</sup> à chaque détour de chemin

<sup>3</sup> ça vaut le coup

<sup>4</sup> glaieuls

<sup>5</sup> planche, carré de légumes

<sup>6</sup> ils travaillent,

<sup>7</sup> s'évertuent

<sup>8</sup> une gêne

<sup>9</sup> frelons

<sup>10</sup> nuisibles

<sup>11</sup> éloignent

<sup>12</sup> lieues

<sup>13</sup> pucerons

<sup>14</sup> bourrache

## EXPRESSION

### Los darrers de l'estiu

- Que hè hèra bon per aquestes torns !

- Que'n cau profèitar : que son **los darrers de l'estiu**.

Qu'èm au mes de seteme. Que hè bon mes non durarà pas. **Los darrers de l'estiu** que son donc los darrers dias, la darrera tempsada de calor. Malaja, dab lo cambiament, aquerò n'ai pas mei vertat !

### Borra...

A pair neste, que l'agradava de badinar. Si s'escadè que vedè lo vesin de cap a tirar l'èrba deus pòrs, que'u disè : *dèisha, dèisha, atau qu'aurànc cauetas entà passar l'ivèrn !*

### Los liris, « les lys »

En har drin d'estruç a la casa mairau de la hemna, que trobèm un bocau vielh, hèra vielh. En espiar de plan, que vedom de qu'èran petales de *liri* conservats en l'aiga de vita. Lo *liri* qu'ei ua hèra beròja flor qui en.hloreish de cap au 15 d'aost. Qu'ei lo cas deu *liri* de la madòna ; lo *liri* qu'ei lo simbèu de la virginitat. Qu'a hòrt de vertuts. Qu'ei un antiseptic qui va guarir ua blaçadura, un nhac d'insècte, ua brutladura e mei generaument escosors de la pèth.

Los petales que's podèn donc conservar en l'aiga de vita e aplicà's sus la plaga. E lo malaut, si volè, ta's dar drin de coratge, que podè tanben béver un còp ! Que devè estar bona aquera aiga de vita pr'amor lo *liri* qu'a un perhum hèra delicat. E atau, que suenhavan lo dehòra... e tanben lo dehens !

## MEDECINA POPULARA